

# Uzgoj Matica- Oplodnjaci

Oplodnja matica je zavrsna faza uzgoja.

Za oplodnju se koriste posebno napravljeni sanduci koji se zovu **OPLODNJACI**.

U principu postoje tri vrste oplodnjaka:

1.- Kasetni oplodnjaci

2.- Mini oplodnjaci

3.- Oplodnjaci nukleusi

## **Kasetni oplodnjaci**

To su oplodnjaci sa jednim ramom i odjelkom za hranu



**Kasetni oplodnjak za opodnju matica na stanicama za sparivanje cistih rasa**



**Kasetni oplodnjak za sparivanje matica na oplođnim stanicam gde se sparuju ciste rase**

Ovi oplodnjaci se koriste kada se vrsi oplodnja matica koje se oplodjavaaju na sparivalistima cistih rasa. Oplodnjaku se moze dodati zreo maticnjak ili nesparena matica. Kod slanja oplodnjaka na sparivalista nesmije biti trutova medju pcelama kojim ja napumjen oplodnjak. Zidovi oplodnjaka ( kasete ) su providni da nadzornik oplodne stanice moze prekontrolisati dali ima trutova medju pcelama . Ako ima trutova oplodnak se ne prima na oplodnu stanicu. Oplodnjak je konstruisan tako da je odjeljak za hranu udvojen maticnom resetkom od odjeljka za kasetu. Pcele se natresu u odeljak za hranu , radilice prodju u odjeljak sa kasetom u kiome se nalazi matica ili zreo maticnjak ,poslije se otvori odeljak za hranu i trutovi izbace a u odeljak se doda hrana u vidu

secernog tijesta. Ako se vrši prosijavanje pčela na ovaj nacin bolje je dodati u kasetu izlezenu maticu jer pčele mnogo brže predju u odjeljak sa ramom u

2

kome se nalazi matica. Za uspjesnu oplodnju dovoljno je dodati 1,5- 2 decilitra pčele . Ta kolicina sadrži oko 500-600 pčela. Prema istrazivanjima za uspjesnu oplodnju je dovoljno oko 300 pčela. Poslije punjenja oplodnjak se stavlja u tamnu , hladnu prostoriju i tu стоји 2 dana. Treci dan se iznosi na oplodnju i otvara se leto tako da mogu izlaziti radilice a da nemoze izaci matica. Peti dan nakon postavljanja na oplodnu stanicu otvara se leto da moze matica izaci i oploditi se. Ako se oplodnjak odmah otvori da moze izlaziti matica onda se dogadja kad matica krene na opodnju za njom krenu sve pčele iz opodnjaka , oplodnjak se izroji. Za vrijeme dok je leto ztvoreno da matica nemoze izaci pčele rade sace i pripremaju matici teren da moze položiti jaja. Do pojave legla obicno prodje 2 sedmice a moze potrajati i duze.

Ako se leglo ne pojavi u cetvrtoj sedmici onda nesto nije uredu, vjerovatno je matica ostecena na neki nacin ili su je pčele uklupcale.

Nakon oplodnje jedne matice oplodnjak se moze koristiti ponovo sa istim sadrzajem pčela. Nakon vadjenja prve polodjene matice pčele ce povuci maticnjak iz larvi koje postoje u oplodnjaku. Cetvrti dan nakon vadjenja oplodjene matice treba pregledati oplodnjak, pronaci povuceni mativnjak i ponistiti ga a onda dodati novi zreo maticnjak. Moze se dodati izlezena matica ali se dogadja da pčele ubiju tu maticu. Ponekad pcelari ostave povuceni maticnjak da se iz njega izleze i oplodi nova matica. Smatra se da tako dobivena matica nije dobrog kvaliteta ali ta tvrdnja nije dokazana. Ja sam probao ovaj postupak u APIDEA opodnjacima i bio sam zadovoljan sa kvalitetom dobivenih matica.

Oplodnja u istom opodnjaku se moze koristiti 2 – 3 puta u jednoj sezoni. Kod ponovljene oplodnje u istom oplodnjaku treba voditi racuna da se ponekad dogodi da bude zalezenih trutovskih celija pa ako se radi o sparivnjau na sparivalistu treba o tome voditi racuna. Vrlo se rijetko dogadja da novosparena matica polozi trutovska jaja.

Samo odrzavanje , punjenje i praznjanje ovih oplodnjaka zahtjeva dosta urednosti i pedantnost.

3

Oplodnja maatica na oplodnim stanicama iziskuje prilicne troskove i vrijeeme. Nekada su oplodne stanice veoma udaljene od mjesta gdje se pcelari pa putovanje tamo i nazad iziskuje prilicne troskove.

### **Oplodnjaci sa vise malih ramova : APIDEA oplodnjaci**

Ovaj oplodnjak je patentiran prije izvjesnog vrenena i patent je priznat od "APIMONDIJE". Oplodnjak je izradjen od poliuretana sto osigurava dobru toplorvu izolaciju. Opremljen je sa 3 mala rama, prostorom za hranu, dobrom vjemtilacijom i maticnom resetlom za sprecavanje izleta matice do njene spolne zrelosti i spremnosti za parenje.



"APIDEA" oplodnjak priznat od APIMONDIJE



"APIDEA" OPLODNJAK PRZNAT OD APIMONDIJE

Punjene oplodnjake se vrsi pceleama tako da se prvo popuni prostor sa hranom a onda se oplodnjak zatvori , okrene na krov i izvuce se pod i kroz taj otvor se sipaju pcele. Pcele za punjenje treba da budu iz legla . To su pcele hraniteljice koje ce najbolje hraniti maticu. Ove pcele se mogu pripremiti natresnjem u jednu vecu kantu i pustanjem da jedno vrijeme bude slobodno otvoreno da odlete pcele izletnic , onda se pcele poprsu prskalicom i zahvataju posudom i istresaju u oplodnjaka i odmah se pod zatvara i oplodnjaka okrecena pravu stranu. Dobivanje mladih pcela hraniteljica moze se postici pomocu kose

daske ( TARANOVA DASKA ) koja se postavi spred kosnice odakle se pcele istresaju s tim da joj je vrh u visini leta kosnice i odmaknut od leta 30- 50 centimetara. Na vrhu daske vormira ze grozd pcela iz kojega se zahvataju pcele nekom posudom i istresaju u oplodnjak. Punjenje se moze vrsiti istresanjem

4

pcela u kantu sa mlakom vodom i zahvatanje pcela cjedilkom i sipanje u oplodnjak . Kod ovoga nacina punjenja neophodno je ostaviti oplodnjaka 2-3 sata u hladovini da se pceele osuse a zatim odati maticnjak ili izlezenu maticu.Sve sto vazi za kasetni oplodnjak u vezi sa daljim postupanjem vazi i za APIDEA oplodnjak

### **Oplodnja u nukleusima**

Nkleusi su posebno napravljeni oplodnjaci koji primaju 4-6 ramova kojima se pcelari, opremljeni su hranilicama za prihranu . Kod oplodnje u nukleusima obicno je namjera da se odmah nakon oplodnje nastavi njega nukleusa i da se odgoji drustvo koje je spremno za prezimljavanje. Nukleusi se pune sa ramovima sa leglom, ramovima sa hranom i satnim osnovama. U nukleus se mogu dodavati ramovi sa zapocetim maticnjacima iz drustva koj je dobilo rojek, zapoceti nezatvoreni maticnjaci tihe zamjene matica , zreli odgojeni maticnjaci ili izlezene matice. Kod dodavanja ramova sa maticnjacima iz drustva koje je dobilo rojek nije potreban neki poseban oprez radi bojazni da ce maticnjaci biti unisteni. Kod dodavanja nezatvorenih maticnjaka taakodje nije potreban poseban oprez jer ce pcele nastaviti da njeguju zapoceti maticnjak. Kod dodavanja zrelog maticnjaka dogadja se da pcele poruse dodati maticnjak i povuku maticnjak na vlastitim larvama. Treba nastojati da se dodaju ramovi sa leglom na kojima nema larvi od kojih se mogu zapoceti maticnjaci a to su larve mладje od 3 dana starosti. Kod dodavanja izlezene matice mora se pripremit da leglo na romovima koji se dodaju bude poklopljeno i da se iz toga legla pocela izlegati mlada pcela. Ako se dodaju ramovi sa leglom koji imaju larve od kojih se mogu zapoceti maticnjaci pcele ce najcesce ubiti dodaatu maticu i sagraditi maticnjake na vlastitim larvama.

### **Oplodnja u Rascfusovim oplodnjacima**

Raschfusov oplodnjak se moze poistovjetiti sa sandukom u kome je spojeno vise nukleusa. U odnosu na nukleuse Raschfusov oplodnjak ima niz prednosti :


- 1.- Koriste se sanduci kojima se pcelari tako da nema posebne dodatne opreme.
  - 2.- U jednom saanduku su smjestena 4 nukleusa.
- 5
- 3.- Nema potrebe za pravljenjem posebnih hranilica.
  - 4.- Kod neuspjele oplodnje matice u jednom odeljku pcele prihvataju susjednu.
  - 5.- Kod formiranja novih drustava nakon oplodnje matica jedan Raschfusov olpodnjak predstavlja drustvo koje u startu ima najmanje 5-6 ramova legla.
- Tesko je nabrojati sve prednosti Raschfusovog oplodnjaka.



**Djelovi Raschfusovog oplodnjaka**



ZNAK DA JE MATICA OPLODJENA



RAUSCHFUSOV OPLONJAK. CETIRI OPLODJENE MATICE

### Znak opodjene matice

Za Rschfusove oplodnjake pogodni su ramovi manjih dimenzija kao :HLS dimenzijsi 145 X 366 mm; Halv norsk 160 X 365 I slični.

### Pun uspjeh 4 opodjene matice